

DEN NA DOTE WO KA?

Osei Boateng May 2011

4

Yɛ nea Wo - pɛ Wura, yɛ nea Wo - pɛ. Den na do -

8

te wo ka wo ne nwen - fo nsam? Ao me-hwɛ Wo A - wura -

12

de - e me-hwɛ Wo ma - yɛ kra-do re - twɛn; Yɛ nea Wo

16

Me - nim sɛ Wo Nyanko - pɔn Wo na Wo - hwɛ ma no gyi -
Pɛ O - tum-foɔ Me - nim sɛ Wo nsa-kra

20

na. Me-nim se Wo-Nyanko-pɔn Wo na Wo-ka, ma no ba

Wo nhinhim Wo-yɛ-ɔbrem-pɔn Ka-sa Prɛ-ko Ka-sa ma no mmra

24

mu

mu Na nea Wo - pɛ na Wo - yɛ Na nea Wo - yɛ nyi- naa nso

28

ye; ma - ye kra-do re - twɛn; Ye nea Wo pɛ.

32

Ye nea wopɛ Wura ye nea wopɛ,
 Megyae me mu-apini ne anwiinwii yi.
 Mapene nea wode me besi biara,
 Me nsa da m'ano me W'ra-e, ye nea wopɛ.

Ye nea wopɛ Wura ye nea wopɛ,
 Tumi mu tumi nyinaa'ra ye wode
 Kasa fri s'ro na asase bɛgye so,
 Obi nse Wo na Wayɛ, ye nea Wopɛ.

Υε nea Wo pe me Wu-ra me-hwe Wo Υε me σε ne - a Wo pe

Υε nea Wo - pe Wu - ra Υε nea Wo pe.

Υε nea Wo - pe Wu-ra Υε nea Wo pe.

36

Kukuo mmisa ne yofoo Σε a - den ko'raa na wanwene me se - yie

Kukuo re-mmisa ne yofoo Σε a - den ko'raa na wa-nwene me se - yie ?

Den na do - te wo ka wo ne nwen - fo nsam?

40

A - o me - hwe Wo A - wu - ra - de - e me hwe Wo. M'a-

Ao me - hwe Wo A - wu - ra de - e me hwe Wo. M'a-

44

ye kra - do me - re - twen Υε nea Wo - pe

ye kra - do re - twen Υε nea Wo - pe

48